

t34\_bvfunc25 (TMWSX-  
Puf2zytp4SSnxEmGNsKWuAA4PWKxy7)

October 27, 2020

Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_margrel1 : \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r2\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k9\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k12\_bvfunc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ( \\ & (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ & k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 (k9\_bvfunc\_1 X0 (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) X1)) (k12\_bvfunc\_1 \\ & X0)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ( \\ & (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ & k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (((r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) (k12\_bvfunc\_1 X0)) \wedge (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & (k9\_bvfunc\_1 X0 X2 X1) (k12\_bvfunc\_1 X0))) \Leftrightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & X1 X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ( \\ & (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\ & k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\ & (k9\_bvfunc\_1 X0 (k9\_bvfunc\_1 X0 (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) X1) X1) (k12\_bvfunc\_1 \\ & X0)))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 \\
& X1) \wedge ((v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 \\
& (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 \\
& X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\
& X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 X2)) \wedge ( \\
& (v1\_funct\_2 (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 \\
& (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge ( \\
& (v1\_funct\_2 X1 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 ( \\
& k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\
& ((v1\_funct\_2 X2 X0 k6\_margrel1) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\
& (k2\_zfmisc\_1 X0 k6\_margrel1)))))) \Rightarrow (r2\_funct\_2 X0 k6\_margrel1 \\
& X1 (k9\_bvfunc\_1 X0 (k9\_bvfunc\_1 X0 X1 X2) X1)))
\end{aligned}$$